



SNP

SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Broj: 05- 898
Podgorica, 01.02.2013. god.



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLIJENO:	1. 4	20 13	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	25-1/13-1		
VEZA:			
EPA:	112 XXV		
SIGRAČENICA:	PRILOG:		

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Ranko Krivokapić, predsjednik

Na osnovu člana 93 Ustava Crne Gore podnosimo **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU** radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Poslanici:

Srdan Milić

Neven Gošović

Heber Tomović

Dr Milorad Bakić

Vasilije Lalošević

Snežana Jonica

Zdenka Popović

Velizar Kaluderović

Obrad Gojković

Mr Aleksandar Damjanović

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU

Član 1

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (Sl.list RCG“ ,br. 21/04 od 31.03.2004, 49/07 od 10.08.2007, 60/07 od 09.10.2007 i „Sl.list Crne Gore“, br. 12/07 od 14.12.2007, 73/10 od 10.12.2010) u članu 22 u stavu 2 umjesto riječi „ne može biti veći od 0,5%“ stavlja se riječi „iznosi 1%“

Član 2

U članu 22 u stavu 3 cifra „10“ mijenja se sa cifrom „20“.

Član 3

U članu 22 u stavu 4 umjesto riječi „jednogodišnjim“ stavlja se riječ „polugodišnjim“, a nakon riječi „15.jula“ dodaju se riječi „i 15.decembra“.

Član 4

U članu 22 u stavu 6 umjesto riječi „može“ stavlja se riječ „će“, a riječi „ukoliko je to moguće“ brišu se.

Član 5

U članu 22 u stavu 6 umjesto riječi „može“ stavlja se riječ „će“.

Član 6

Član 36 b briše se.

Član 7

U članu 44 u stavu 4 dodaje se alineja 1 koja glasi:

„sredstva Budžeta Crne Gore“

Dosadašnje alineje 1 – 11 postaju alineje 2-12.

Član 8

Komisije iz člana 28 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju dužne su da najkasnije do kraja 2013. godine donesu prvostepena rješenja po svim pokrenutim zahtjevima i dostave ih strankama u postupku.

Član 9

Na predmete čije je rješavanje započeto prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se odredbe ovog zakona, ako postupak nije konačno završen.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II Razlozi za donošenje zakona

Osnovni razlog za predlaganje ovog Zakona je stvaranje pravnog okvira da se omogući pravednost, jednakost i efikasnost u rješavanju zahtjeva građana za povraćajem oduzetih imovinskih prava i obeštećenjem, jer postupci rješavanja zahtjeva, kao i dinamika isplate po okončanim postupcima traju neopravdano dugo i dezavuišu smisao i svrhu samog Zakona.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predlog zakona ne podliježe usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom, ni sa obavezama preuzetim međunarodnim konvencijama.

IV Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Odredbom člana 1 predlaže se veći iznos sredstava za obeštećenje na godišnjem nivou.

Odredbom člana 2 predlaže se veći iznos ukupnih sredstava za obeštećenje tokom primjene ovog zakona.

Odredbom člana 3 predlaže brža dinamika isplate sredstava.

Odredbama članova 4 i 5 precizno se definišu obaveze Fonda za obeštećenje.

Odredbom člana 6 ukida se tzv. Komisija za ujednačavanje postupka koja je u primjeni ovog zakona prepoznata kao jedna od glavnih kočnica brze, pravedne i efikasne primjene ovog zakona.

Odredbom člana 7 kao izvor sredstava za Fond za obeštećenje definiše se i državni Budžet.

Odredbom člana 8 precizira se krajnji rok okončanja svih prvostepenih postupaka.

Odredbom člana 9 definiše se primjena zakona na postupke koji su u toku.

Odredbom člana 10 definiše se stupanje na snagu zakona.

V Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbijediti iz Budžeta sredstva shodno dinamici isplate koju na bazi okončanih postupaka utvrdi Vlada Crne Gore, odnosno Fond za obeštećenje.

**PREGLED ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU IZ ZAKONA O POVRAĆAJU
ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU ODREDBAMA ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POVRAĆAJU IMOVINSKIH PRAVA I
OBEŠTEĆENJU**

Član 22

Bivši vlasnik koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava u skladu sa ovim zakonom može ostvariti pravo na obeštećenje:

- novčanim sredstvima koja se plaćaju iz Fonda za obeštećenje podnosiocima zahtjeva proporcionalno iznosima zahtjeva u odnosu na ukupna potraživanja prema Fondu za obeštećenje;
- obveznicama, u skladu sa ovim zakonom.

Iznos ukupnog obeštećenja koje se isplaćuje bivšim vlasnicima godišnje, ne može biti veći od 0,5% domaćeg bruto proizvoda (DBP) iz prethodne godine za koju je on zvanično poznat prema podacima nadležne institucije za statistiku.

Ukupan iznos obeštećenja po ovom zakonu ne može preći 10% DBP-a za period primjene ovog zakona.

Obeštećenje iz stava 1 alineja 1 ovog člana isplaćuje se podnosiocima zahtjeva u jednogodišnjim ratama, čija se isplata vrši 15.jula svake godine po konačnim rješenjima dostavljenim Fondu za obeštećenje do 31.decembra prethodne godine, prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate.

Dinamiku isplate obeštećenja iz stava 4 ovog člana utvrdiće Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Fond za obeštećenje može, ukoliko je to moguće, ponuditi pokretne ili nepokretne stvari u svojini Fonda za obeštećenje bivšim vlasnicima, kao naknadu za oduzeta imovinska prava.

Fond za obeštećenje može bivšim vlasnicima ponuditi i otkup duga po osnovu obeštećenja pod uslovima koje utvrdi Vlada.

Član 36 b

Komisije iz člana 28 donose rješenje nakon pribavljanja saglasnosti Komisije za ujednačavanje postupka.

Komisiju za ujednačavanje postupka imenuje Ministar finansija, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko Komisija iz stava 2 ovog člana uskrati prethodnu saglasnost na rješenje Komisije iz člana 28 ovog zakona, dužna je da u pisanoj formi obrazloži razloge za uskraćivanje saglasnosti, sa uputstvom za dalje postupanje, po kojim je prvostepena komisija dužna da postupi.

Stručne i administrativne poslove za komisiju iz stava 1 ovog člana obavljaće ministarstvo finansija.

Komisija iz stava 1 ovog člana ima tri člana od kojih je jedan izvjestilac komisije.

Član 44

Radi obezbjeđenja sredstava za obeštećenje, Vlada obrazuje Fond za obeštećenje.

Fond za obeštećenje ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Fonda za obeštećenje je u Podgorici.

Izvori sredstava Fonda za obeštećenje su:

- akcije koje su, po propisima o privatizaciji privrede, opredijeljene za obeštećenje bivših vlasnika;
- obveznice Crne Gore;
- Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, „Sl.list CG“, br. 12/07);
- sredstva iz kredita i druga sredstva koja opredijele međunarodne organizacije za ovu namjenu;
- 10% od prodaje državne imovine;
- 10% od prodatih akcija državnih fondova;
- 7% sredstava preduzeća ili djelova preduzeća koja se privatizuju;
- Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, „Sl.list CG“, br. 12/07);
- prihodi ostvareni po osnovu naplate revalorizovanog iznosa koji plaćaju bivši vlasnici na osnovu odredaba iz ovog zakona;
- prihodi od prodaje imovine u državnoj svojini koja je prenesena Fondu za obeštećenje, u kom slučaju će Fond za obeštećenje odlučiti da li će prodaja imovine Fonda za obeštećenje biti otvorena samo za vlasnike obveznica izdatih u skladu sa ovim zakonom ili za sva lica;
- ostali izvori.

U periodu od stupanja na snagu ovog zakona do obrazovanja Fonda, sredstva koja se ostvare iz izvora navedenih u stavu 4 ovog člana deponovaće se na poseban račun. Po obrazovanju Fonda ta sredstva biće sredstva Fonda.

Organizacija i način rada Fonda za obeštećenje urediće se propisom Vlade, na predlog Ministarstva finansija, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.